

Z A P I S N I K

Gradanin, MUSTAFIĆ IBRAN od oca Muje i majke Mahze, djevojačko Čatić, rođen 25.07. 1960. godine u Potocarima, opština Srebrenica, po nacionalnosti Musliman, po zanimanju dipl.ing. mašinstva, zaposlen u SO Srebrenica, neoženjen, stalno nastanjen u Potocarima, Srebrenica, je dana 04.08.1995. godine u 12 časova, pred ovlaštenim složbenim licima RDB u prostorijama KPD Bijeljina, u smislu člana 151 ZKP dao slijedeću

I - Z J A V U

Dva mjeseca prije izbijanja oružanih sukoba u Hrvatskoj Hamed Efendić je u kontaktima sa centralom SDA preko Hasana Čengića i Omera Behmeta, da se odredi 30-40 lica muslimanske nacionalnosti i upute na kurs u Ministarstvo unutrašnjih poslova u Zagreb, sa ciljem da se po završetku kursa vrati u Srebrenicu i zaposte u SDA, u cilju palačanja muslimanskih kadrova u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Nakon dobijene upute za slanje kandidata iz Srebrenice na kurs za Ministarstvo unutrašnjih poslova u Zagreb, izbor kandidata je vratio predsjednik SDA Hamedu u konsultacije sa predsjednikom opštine Srebrenica Iblisović Besima, načelnika SDA Salihovića Hameda i mene kao člana Izvršnog odbora SDA kao i drugih članova Izvršnog odbora, Bećirović Džemaludina, Osmanović Omera, Hasanović Avde, Sirudić Salihu, Gabelić Zijada, Bektić Hasiba, Delić Seada, Salkić Sejdalija, Bajraktarević Hajrudina, Bećić Nekera, Sulejmanović Mevludina, Abdurahmanović Jakuba, Aljkanović Huseina, Smajić Ibrahima, Bumbulović Adema, Mandžić Nesiba, Tanković Asima, Delić Sakiba i Avdić Hajrudina. Konsultacije oko predloženih kandidata za kurs u Zagreb obavljane su svakodnevno u kancelariji predsjednika SDA Hefendića Hameda, kada sam ja lično predložio da jedan od kandidata bude Zukić Midhat, sin Abdulkadira iz Potocara. Kriteriji koje su morali ispunjavati predloženi kandidati su ideološka opredjeljenost za SDA i III ili IV stepen stručne spreme. Na spisak predloženih kandidata nisam imao nikakvih primjedbi, te sam da sam svoju saglasnost. Poslije izbora u prvoj grupi je otišlo oko 30 kandidata sa područja Srebrenice. Nakon odlaska prve grupe na insistiranje zainteresovanih lica Efendić Hamed je konsultovao centralu SDA sa zahtjevom da uputi još nekoliko lica na kurs u Zagreb, što je odobreno, te je poslije 15 dana iz Srebrenice na kurs u Ministarstvo unutrašnjih poslova u Zagreb otišlo još 5-6 lica. Među licima koja su otišla na kurs u Ministarstvo unutrašnjih poslova u Zagreb, između ostalih bili su Zukić Midhat sin Abdulkadira iz Potocara, Salihović Ekmec sin Mimiba 1966. iz Potocara, Planić Sabahudin sin Ibre 1969. iz Potocara, Salihović Zuhrija sin Esada 1969. iz Potocara, Atić Sajid sin Ibrahim 1967. iz Milacevića, Malić Mehmed sin Mehe rod. 1966. iz Pećište kod Potocara. Naknadno poslije odlaska ove grupe otišao je Salihović Rijad sin Alje, rod. 1966. iz Potocara, Dautbašić Muhamed iz Brezovica, Osmanović Osman iz Ljeskovika, svi iz optštine Srebrenica. Obuka se sastojala iz dva dijela teoretski dio nastave i praktični dio kada se izvodio na poligonima, kada su upoznавани sa borilačkim vještinama i rukovanjem oružjem. Po kazivanju pojedinih kandidata koji su bili na kursu u Zagrebu, između ostalih Planić Sabahudinom, isti mi je preni o da je na kursu u Školi Ministarstva unutrašnjih poslova u Zagrebu pored polaznika iz bivše BiH bilo i polaznika iz Sandžaka koji su upućeni na kurs na inicijativu SDA iz Sandžaka. Za vrijeme kursa u Zagrebu polaznike je jednom prilikom posjetio i Sulejman Uglijanin, predsjednik SDA u Sandžaku. Otpočinjanjem oružanih sukoba u Hrvatskoj kurs je priveden kraju, a o povratku polaznika iz Zagreba, brinuo se Ševko Omerbašić, imam zagrebačkoj džamiji. Ubućivanje polaznika na kurs u Školu unutrašnjih poslova u Zagreb bilo je u isključivoj aktivnosti SDA i sa istim nisu bili upoznati legalni organi vlasti u Srebrenici. Po povratku u Srebrenicu polaznici sa kursa iz Zagreba se u jesen 91. godine uključuju u rezervni sastav policije, jer je politika Stranke demokratske akcije bila da se kroz odabir kadrova za rezervni sastav i nihovim naoružavanjem kroz rad legalnih organa formiraju i naoružaju vojne formacije SDA, koje će kasnije činiti okosnicu muslimanskih vojnih jedinica koje su se formirale u bivšoj BiH. U maju 91. godine dok sam boravio na Skupštini BiH u Sarajevu, prije ulaska u zgradu Skupštine na parkingu ispred Skupštine BiH, sreо sam Šahinpašić Senada zv. "Šaja", poslanika iz Foće, i tom prilikom mi je Šahinpašić rekao da podem sa njim da vidim nešto, prišao svom automobilu marke "mercedes" i otvorio.

H. Č. M. - f. c.

prtljažnik u kome se nalazilo oko 10 pušaka. Nakon toga sam ga pitao odakle mu puške? Šahinpašić mi je odgovorio da on radi sa tim i da ako mi bude trebalo nabaviti oružja da se obratim njemu da mogu kod nejga nabaviti oružje. Poslije toga u pauzi skupštinskog zasjedanja, vidjeo sam Šahinpašića, Čengić Muhameda i Juzbašić Asima, poslanika iz Zvornika dok su razgovarali. Prišao sam njima, Muhamed Čengić se već bio u međuvremenu udaljio i pitalo Juzbašića o čemu su razgovarali. Juzbašić mi je tom prilikom rekao da su mu Čengić i Šahinpašić obećali dati oko 16.000 DM za besplatno za potrebe SDA u Zvorniku. Prilikom jednog od narednih zasjedanja Skupštine BiH u 1. jelu 91. godine, za vrijeme večere u pensionu "Osmice" prema Trebeviću vidjeo sam Tosunbegović Dževad i Kalesije, Radžić Hazić iz Kalesije, Radžić Harisa iz Živinica i Kavazbašić Mehmeda iz Vlasenice, sva četverica poslanici u skupštini BiH. Tom prilikom je Tosunbegović diktirao svetu novcu oko 200.000 DM. Na moje pitanje odakle mu toliki novac, Tosunbegović je odgovorio da je to novac prikupljen od Muslimana sa područja Kalesije a način načuranja, a rekao je još i da imaju preko dvije hiljade ljudi u inostranstvu od kojih je svaki u mogućnosti dati po locu DM za nabavku naoružanja. Zatim se Tosunbegović dotratio meni sa pitanjem da li mi iz SDA u Srebrenici radimo na nabavci naoružanja, na što sam mu ja odgovorio da je to prevelika suma novca da mi ne možemo skupljati toliki novac, na tome se naš razgovor i završio. Kako SDA u Srebrenici nije raspolagala sa dovoljno novčanih sredstava da ilegalno nabavi naoružanje, stav SDA Srebrenice je bio da kroz legalno naoružavanje SJB u Srebrenici i potpunom kontrolom nad radom SJB izvrši naoružavanje SDA u Srebrenici. S tim u vezi u septembru 91. godine upućen je zahtjev Republičkom ministarstvu unutrašnjih poslova za materijalnu doposkrbu sa naoružanjem i drugim materijalno-tehničkim sredstvima SJB. Pošto je rukovodstvo SDA držalo apsolutno pod kontrolom SJB Srebrenica tada je SDA-e bilo bitno da SJB raspolaže sa što većom količinom naoružanja. Kadrovi SDA preko kojih je stranica kontrolisala rad SJB u Srebrenici su načelnik Salihović Hamed, komandir Mustafić Tajib i zamjenik komandira Hasić Alija, te magacijoner Vranjković Edem. Načelnik SJB Salihović Hamed je bio blizak sa Avdom Hebibom, pomoćnikom ministra unutrašnjih poslova za policijske poslove, te je računao da će se uz njegovu pomoć udovoljiti zahtjevu za doposkrbu SJB Srebrenica u naoružanju i drugim materijalno-tehničkim sredstvima. U avgustu 91. nakon ubistva dva lica iz Bratunca, na moju inicijativu održan je sastanak u kafani u Potocarima (Mehe Hrvatića) radi dogovora oko nabavke naoružanja. Na sastanku su prisustvovali Efendić Hamed, Hrvatić Meho, izvjesni Čomić iz Glogove, kasnije se pridružio i Naser Orić. Sastanak sam sazvao bez konsultacija sa centralom SDA u Sarajevu, kao ni odbora SDA u Srebrenici. Tom prilikom sam rekao Efendiću da je situacija teška da do sada po pitanju naoružanja nije ništa uradeno, da bi trebalo iznaći mogućnosti da se nabavi određena količina naoružanja. Prisutni su od mene tražili da li ja kao narodni poslanik znam neki kanal preko koga bi se moglo nabaviti oružje. Ja sam im odgovorio da znam da je Šahinpašić Senad zv. "Šaja" bavi prodajom naoružanja i Efendić Hamedu dao Šahinpašićev broj telefona. Efendić je odmah nazvao Šahinpašić Senada i dogovorili kupovini lo poluautomatskih pušaka. Odmah nakon sastanka oko 16.30 časova, smo sa dva automobila krenuli za Foču. Jedan automobil marke "reno 5" vozio je Orić Naser a sa njim u automobilu je putovao Efendić Hamed, dok sam ja putovao automobilom makre "golf" vlasništvo Hadžević Azema, kojim je upravljao Mustafić Enes sin Ibre rod. 1947. godine iz Potocara, po zanimanju vozač, radio u OOUR "Transport" Srebrenica. U Foču smo stigli oko 20.30 časova; svratili smo u Piljaru koja je bila vlasništvo Šahinpašića, odakle smo nakon informacije gdje se nalazi njegova kuća uputili kući kod Šahinpašića. Sa Šahinpašićem smo otišli u kuću nekog Šljive, imena se ne sjećam, kod koga se nalazilo oružje. Kuća se nalazila na putu iz pravca Goražda, na jedan kilometar prije starog mosta u Foči, na desnoj strani pored jednog potoka. Hamed Efendić je sa Šahinpašićem ugovorio cijenu od 820 DM za jednu pušku i municiju po 1 DM po komadu. U podrumu kuće smo uzeли lo PAP-a i po loo komada municije po pušci. U podrumu se nalazilo oko desetak sanduka oružja. Uzeto oružje Efendić je platio Šahinpašiću iz sredstava koja su na račun SDA u Srebrenici uplatila DP "Srebrenica-Kamen" iz sredstava koja su firme dobile iz Fonda za dodatno zapošljavanje. Dožić Adib tadašnji podpredsjednik Fonda za dodatno zapošljavanje je uslovljavao dobijanje

Hamed Mustafa

sredstava iz Fonda sa obavezom korisnika da 30% dobijenih sredstava dobijenih iz Fonda uplati na račun SDA za potrebe naoružanja stanke. U povratku za Srebrenicu u automobilu koji je vozio Naser Orić nalazile su se tri PAP-a dok se u automobilu kojim sam ja putovao nalazilo 7 PAP-a i 1000 komada municije. U Srebrenicu smo stigli oko 03 časa posle pola noći, kad kafene "Kod Mehe" u Potocarima nas je sačekala grupa od dvadesetak ljudi, među kojima je bio i Karović Adnan sa automatskom puškom. Dovезeno oružje smo istovaričili u G. Potocarima u kući Efendić Sahitić u Imaru, inače brat Hameda Efendića. Ostatili su puške i po 100 komada municije. Zadržali su, Naser Orić, Efendić Hamed, i Mustafić Enes, dok su ostale podjeljene Mustafić Mehmedu zv. "Gile" iz Dobraka, bio član skelaškog odbora SDA, Hasanović Aziz, bio predsjednik Mjesnog odbora SDA u Osmačama, Dožić Adiba, Salihović Zulfikar, bio drugi potpredsjednik SDA u Srebrenici. Preostalo dvije puške sam ja prodao po cijeni 1500 DM. Delić Čamil iz Šeški, Pedišta, i Mustafić Kemalu sin Dauta, trgovac iz Potocara. Nakon prve nabavke naoružanja zajedno sa Hameda radio sam na prikupljanju sredstava za drugu nabavku naoružanja koja je učinjena u septembru 91. godine. Sredstva za ovu nabavku su takođe obezbjedena u dogovoru sa Dožić Adibom iz Fonda za dodatno zapošljavanje. Početkom septembra 91. sa automobilom marke "aitroen" koja je za ovu priliku od DP "Srebrenica-Kamen" uzeo Efendić Hamed, upućili smo se prema Foči, kada smo stigli u Goražde, ja sam ostao kod Hadže Efendića dok je Hamed produžio sam za Foču kod Šahinpašića. Sazeda da natovari još 10 PAP-a i 1000 komada municije. Po povratku u Foču, Hamed je ponovo svratio u Goražde kod Hadže Efendića gdje sam ga je čekao. Po povratku u Srebrenicu puške je Hamed Efendić zadržao kod sebe, koji je zajedno sa Adibom Dožićem, dalje vršio distribuciju nabavljenih pušaka. Poznato mi je da su od ovog kontingenta puške dobili Tihić Ahme i Begić Sadik. Kako su se poslije druge nabavke naoružanja iscrpila sva sredstva nabavka nove količine naoružanja, u decembru 91. godine, Hamed Efendić je ugovorio sa Šahinpašićem novu količinu naoružanja, koju bi platili nakon prodaje oružja u Srebrenici. O ovoj nabavci naoružanja mi je saopštio Efendić prije odlaska Tihić Ahme po oružje kod Šahinpašića. Saopštio mi je podočnjim uslovima da ugovorenata nabavka i da se radi o 30 automata M-56 7,62 mm i 9 mm i 14 pušaka M-48 i jedan PM "Brem" engleske proizvodnje. Po ugovorenju naoružanje kamionom marke "mercedes" vlasništvo Tihić Ahme, vozio Eso kome ne znam prezime iz Skelana, dok je Efendić Hamed putovao putničkim automobilom, sanduke sa naoružanjem koje su preuzeuli od Šahinpašića, pokrili su vredama stočnog brašna koje su prethodno kupili u "Mlinu" Ustikolina. Tom prilikom su pored ugovorenog naoružanja od 14 pušaka M-48, 30 automata M-56 7,62 i 9 mm i jednog PM marke "Brem" engleske proizvodnje dovezuli su i 12 komada protivtenkovskih mina, 30 kg trolita. Dovезeno naoružanje su smjestili kod mene u kuću u Potocarima. Nabavljeno naoružanje smo prodavali Hamed Efendić i ja po cijeni od 1500 DM za automat M-56 jedan komad i 800 DM za pušku M-48 jedan komad. Od nabavljenog naoružanja ja sam jedan automat M-56 7,62 mm dao Salihović Nusret direktor DP "Transport" i Mechanizacija, a jedan automat M-56 dat je Esi, kome ne znam prezime koji je kamionom Ahme Tihića dovezao navedeno oružje i jedan M-48 Tihić Ahmi. U januaru 92. godine posle prodaje ovo poštovine dovezenog naoružanja Efendić je preostalo naoružanje iz moje kuće pokupio i premjestio ga kod sebe. To su bile tri jedine nabavke naoružanja koje su izvršene u organizaciji SDA, prije oružanih sukoba a u kojima sam ja direktno učestvovao. U decembru 91. godine smo ja i Efendić Hamed pozvani na sastanak u Tojišće radi planiranja aktivnosti u cilju formiranja Patriotske lige kao vojne formacije Stranke demokratike akcije na području sjeveroistočne Bosne. Na sastanak je pored mene i Hameda pošao i Hasanović Aziz iz Osmača, bio predsjednik Mjesnog odbora u Osmačama, kije bio lično pozvan na navedeni sastanak u Tojišćima, ali je prisustvovao sastanku. Sastanak na kome se raspravljalo o formiranju Patriotske lige, održan je u osnovnoj školici u Tojišćima. Po dolasku u Tojišće primijetio sam da je na sastanku bilo prisutno oko 50 lica među kojima sam prepoznao, Hadžić Izeta, predsjednik SO Kalesija i predsjednik opštinskog odbora SDA u Kalesiji, Tosunbegović Dževadu, predsjednika IO u Kalesiji i poslanik u skupštini BiH, Redžić Harisa iz Živinica, poslanika u Skupštini BiH, Dubičić Nijaza, predsjednika SO Bratunac, Kavazbašić Mehmeda, predsjednika regionalnog odbora SDA Tuzla. Pored imenovanih na

sastanku su bili prisutni predstavnici SDA svih opština sjeveroistočne Bosne. Sastanak je imao tajni karakter, što sam mogao primjetiti po obezbjedenju objekta koga su obezbjedivali 15-tak naoružanih mladića koji su nosili zelene beretke. Obezbeđenjem je rukovodio Izet Hadžić. Sastanak je otvorio i uvodnu riječ je dao Hadžić. Izet kojom prilikom je rekao da je cilj sastanka planiranje aktivnosti na formiranju Patriotske lige kao vojne formacije SDA, zatim je istakao da je formiran regionalni štab Patriotske lige u Tuzli koji će kordinirati rad na stvaranju štabova patriotskih liga na nivou opština. Na sastanku nam je predstavljen čovjek, ispred regionalnog štaba, kao rukovodilac regionalnog štaba, pod pseudonimom "Adnan". Čovjek koji se predstavio pod pseudonimom "Adnan" nam je predodio aktivnosti Patriotske lige, koja je imala zadatak stvaranja muslimanskih oružanih snaga, koje će služiti za obranu muslimanske Bosne i Hercegovine, te da u tu svrhu će Patriotska liga činiti okoenicu muslimanskih oružanih formacija koje će se formirati. U tu svrhu nam je istaknuto da moramo raditi na vrbovanju u jedinice Patriotske lige muslimanskih oficira koji se nalaze na službi u JNA, muslimanskih ljudova koji su bili rezervna vojska starještine, muslimanskih lica koja su završili ONO i DSZ, i drugih lica koja su obučena vojnim poslovima. Zatim "Adnan" nam je predodio da Patriotsku ligu treba zadužiti ilegalnom kupovinom naoružanja, nakon toga donaoružavanje jedinica Patriotske lige izvršiti, otimanjem oružja od štabova TO, otimanjem iz magacina JNA - ljudi koji posjeduju naoružanje a za koje znamo da uključujemo u jedinice Patriotske lige. Na sastanku u Tojićima bio je prisutan i Bisić Munib funkcioner u Ministarstvu odbrane, kad se predstavio kao predstavnik Patriotske lige BiH. Zatim je istakao da se Patriotska liga formira u cilju zaštite cijelovite i nezavisne muslimanske BiH poslije cijepanja Jugoslavije, te da postoji potreba formiranja štabova i jedinica Patriotske lige u svim opština BiH, te da se jedinice Patriotske lige formiraju kao održane formacije SDA. Tom prilikom je Bisić rekao da se u centrali SDA u Sarajevu već radi na nabavci naoružanja te da će dio naoružanja biti ustupljen opštinskim štabovima Patriotske lige kojim će se nadružavati jedinice patriotske lige po opština. Bio sam iznenadjen u kolikoj mjeri se odmaklo sa formiranjem jedinica Patriotske lige u Tuzli, gdje su vojne jedinice bile već formirane. Pitao sam prisutne kako će se naoružati novoformirane jedinice Patriotske lige po opština. Tom prilikom mi je odgovoren da smo ti obavezi kroz rad rukovodstva SDA u opština da obezbijedimo sredstva i nabavimo oružje kojim bi se nadružale jedinice Patriotske lige u opština. Po završetku sastanka u Tojićima dobili smo zadatke da se na nivou opštine izabere jedno lice koje će biti nosilac aktivnosti oko formiranja Patriotske lige na nivou opštine. Nakon toga na sastanku izvršnog odbora Strane kome su pored mene, prisustvovali Ibišević Besim, Salihović Hamed, Efendić Hamed, Salihović Zulfo, Bajraktarević Hajrudin, izabran je Hasanović Suljo da bude u vezi sa regionalnim štabom i da bude nosilac aktivnosti oko formiranja Patriotske lige na području opštine Srebrenica, i da izabere saradnike koji mu budu potrebni. Odlučili smo da je Suljo Hasanović najpogodnija ličnost za te poslove jer je bio zamjenik komandanta TO, a po zanimanju profesor ONO i DSZ. Suljo je za svoje saradnike koji će mu pomagati u poslovima oko formiranja Patriotske lige u Srebrenici predložio Porobić Nuriju, sekretar Sekretarijata za NO i Salihović Zulfa drugi potpredsjednik SDA u Srebrenici. Na predložene kandidate nismo imali primjedbi, te smo ih imenovali. Hasanović Suljo, Porobić Nurija i Salihović Zulfo odlaze na teren u sela Kutuzero, Osat, Daljegoštu, Tokoljake, gdje su imenovali ljudi koji će formirati jedinice po spiskovima koji će se prethodno napraviti, uz obećanje da će jedinice biti naoružane do oružja ima i da će stići. Kako je Hasanović Suljo ljudima u selima obećavao naoružanje koje nije stiglo, vršen je pritisak na mene i Efendić Hamedu, da damo naoružanje koje smo mi navodno imali. Bio sam nezadovoljan radom Hasanovića, tako da sma da bi smirio nezadovoljnu masu govorio da treba da se jedinice Patriotske lige naoružaju naoružanjem kojim već raspolažu dok ne stigne naoružanje. Pošto oružje nije stizalo, zahtijevao sam da se ubuduće na sastanke oko organizovanja Patriotske lige obezbijedi samo formalno prisustvo predstavnika iz Srebrenice, te da se vojno organizovanje na području Srebrenice izvrši kroz jačanje SJB nad kojom SDA ima kontrolu što su ostali članovi Izvršnog odbora stranke i predsjednik prihvatali.

Hrvoje Murić

Ubrzo nakon sastanka u Osnovnoj školi u Tojićima pozvan sam od strane Kavazbašić Meameda da zajedno sa Efendić Hamedom prisustvujem sastanku u Živinicama. Sastanak je održan u sali SO u Živinicama. Sastankom je predsjedavao Kavazbašić Mehmed i Redžić Haris, a među prisutnima osim mene i Efendić Hameda bili su ispred centrale SDA Omer Behmen, Muminović Alija, poslanik u Skupštini BiH i radnik CSB u Tuzli, Sinanović Odžet, poslanik u Skupštini BiH iz Živinica, Radović Izet, Iosimbegović Dževad, Randić Hazim, Juzbašić Asim, Kavazbašić Mirsad, Đuričić Mijaz, Kulenović Salih, Mađarić Miruk "V. Janje", Ramić Mustafa, predsjednik opštine u Brčkom, predsjednik SO Živinice, Šarić Enver, predstavnici SDA iz Srebrenika, Gračanice. Sastanak je otvorio i uvodnu riječ dao Kavazbašić Mehmed rečavši da se na sastanku trebalo da raspravlja o radu Patriotske lige ali da zbog sukoba između Envera Šarića i Mehmeda Bađrića koji je bio komandir Stanice javne bezbjednosti u Tuzli, da se prisutni odrede prema incidentu koji se dogodio i da se da podrška Šarić Enveru. U toku sastanka došao sam u sukob sa Senadom kome ne znam prezime, članom regionalnog štaba Patriotske lige, koji je posle sastanka u Tojićima došao kod mene u kancelariju u Srebrenicu i tražio da mu dam na uvid dokumentaciju iz koje se vidi šta smo konkretno preduzeli oko formiranja jedinica Patriotske lige, spiskove jedinica, kolike su formacije koje su formirane, koje djeluju na terenu itd. Na to njegovo insistiranje ja sam mu odgovorio da još nismo završili sa formiranjem jedinica Patriotske lige te da takvom dokumentacijom ne raspolažem, nakon čega se Senad za informacije obratio Efendić Hamedu. Sukob sa Senadom se tada odnosio po pitanju mog odnosa prema Šariću. Krajem decembra 91.godine ili početkom januara 92. iz centralne SDA u Sarajevu, teleskom je stigao dopis, naslovljen opštinskim odborima SDA, kojim je naloženo da predsjednici IO ili predstavnici opština ako su na ove funkcije došli kao kandidati SDA, da obave razgovore sa direktorima muslimanske nacionalnosti koji su bili simpatizeri SDA, da se sa njima vidi koliko mogu izdvajati sredstava od svojih firmi za nabavku naoružanja, za potrebe opštinskog odbora SDA. Nakon dobivenog teleksa da Efendić Hamed sam se dogovorio, da ode u centralu u Sarajevo i da se obrati Hasanu Čengiću za koga smo znali da nabavlja oružje za SDA, ispred centralne i da traži od centralne naoružanje jer smo bili upoznati da su pojedini odbori SDA dobijali oružje besplatno od centralne. Meni je bilo poznato da je Azem kome ne znam prezime u jesen 91.godine dobio izvjesnu količinu oružja, među kojim je bilo i nekoliko pištolja. Takođe mi je bilo poznato da je Juzbašić Asim poslanik u skupštini BiH i predsjednik SDA u Zvorniku dobio od centralne 18 dugih cijevi. Bilo mi je poznato da je Kavazbašić Mehmed ispred opštinskog odbora SDA Vlasenica dobio od centralne SDA, određeni kontingenat naoružanja. Po povratku iz Sarajeva, Efendić Hamed mi je saopštio da je u Sarajevu kontaktirao Čengića Hasana, koji mu je rekao da posto SDA u Srebrenici nije do sada dobila ništa naoružanja od centralne da će dobiti 30 komada dugih cijevi besplatno, zatim je Čengić, Efendiću dao broj žiro računa privatne firme u Sarajevu, ne sjećam se tačnog naziva firme na koji će preduzeća koja pristatu, po dopisu kako je naloženo, uplaćivati sredstva za nabavku naoružanja, koje će centrala prodavati po cijeni za "kalasnijkov" 850 DM i snajper slovenačke proizvodnje po cijeni od 1300 DM. Istom prilikom je dogovoren da će ovih 30 komada oružja koja je Čengić obećao da će centrala dati besplatno dostaviti uz kontingenat naoružanja koji se bude kupio uplatom sredstava na navedeni žiro račun. Nakon nekoliko dana, posle povratka Efendića iz Sarajeva, ja sam naložio Salimović Cazimu, sekretar Sekretarijata za privredu i društvene djelatnosti i opštu upravu, sa direktorima društvenih preduzeća muslimanske nacionalnosti da zakaze sastanak kod mene u kancelariji, da ja sa istim obavim razgovor. Na sastanak kod mene u kancelariji IO i SO Srebrenica došla su četiri direktora, i to Ahmić Abdulah, direktor DP "Rudnik olova i cinka" Srebrenica, došao je Dožić Adib, direktor DP "Srebrenica-kamen" i podpredsjednik Fonda za dodatno zapošljavanje u Srebrenici, Gadžo Hadžo, direktor UNIS DP "Feros" i Kazić Ahmet, direktor DP "Tvornica" Fotočari, Fabrika za podcincavanje dalekovodnih konstrukcija. Na tom sastanku navedene direktore sam upoznao sa sadržajem teleksa. Tom prilikom su pristali da uplate sredstva u dinarima koja će po crnom kursu tada iznositi između 22 i 23 hiljade maraka, direktori Adib Dožić i Kazić Ahmet. Sredstva su odmah posle dogovora uplaćena na dogovoren žiro račun. Gadžo Hadžo, direktor UNIS DP "Feros" je predlagao da se na ime obezbjedenja u fabrići, preko SJB nabavi određen broj cijevi koje bi kasnije bile ustupljene SDA, jer upästu sredstava na dogovoren žiro račun nije bio u mogućnosti uplatiti iz razloga što je rukovodilac finansijski bio Srbin.

Fotočari

Ahmić Abdulah se pravdao slabom finansijskom situacijom u firmi. U marta 92.godine kod mene u kancelariju su došli Begić Sadik poslanik u Skupštini BiH, direktor DP "Zeleni Jadar" i Avdić Hajrudin, tehnički direktor DP "Zeleni Jadar" i član IO SDA u Srebrenici i saopštili mi da imaju 10.000 milijardi dinara u gotovom u to vrijeme, koja su nosili sa sobom i pokazali mi aktnu tašnu u kojoj se nalazio novac i kazali mi da mogu ta sredstva odvojiti za uplatu za nabavku naoružanja. Dao sam tom prilikom Begiću i Avdiću broj žiro računa i naziv preduzeća na koji mogu uplatiti sredstva, za nabavku naoružanja. U drugoj polovini marta 92.godine sam otisao u Sarajevo u centralu SDA, da vidim šta je sa obećanim 30 komada naoružanja koje Hasan Čengić obećao da će centrala da besplatno da za potrebe odbora SDA u Srebrenici kao i da e informišem šta je sa uplaćenim naoružanjem, za koje smo uplatili 22 do 23 hiljade DM na žiro račun koji mi je dat iz centralne a koje naoružanje smo trebali zajedno da dobijemo sa obećanim 30 komada oružja iz centralne stranke. Samnom u Sarajevo je tom prilikom pošao Šehić Semir dok je Orić Naser sa Bektirom zv. "Barak" kome ne znam prezime pošao sa kamionom marke "TAM 2000" za mnom u Sarajevo, da bi dovezao oružje koje budemo dobili. Po dolasku u Sarajevo otisao sam u centralu SDA u ul. Danijela Ozme, bivša zgrada socijalističkog naroda BiH. Na ulazu u prostorije sam zatekao Rasima, kome ne znam prezime, a bio je zadužen za obezbjedenje prostorija. Rasim mi je rekao da je u toku sastanak IO stranke. Ja sam mu objasnio razloge dolaska, na što mi je Rasim rekao da što se tiče od naoružanja sa kojim je SDA raspolažala u Hrasnici da su poslijednjih 40 cijevi odvukli ljudi iz Rogatice i da je njemu poznato da oružja kojim centrala raspolaže ima još samo u jednom magacinu u Visokom i uputio me da sačekam kraj sastanka i obratim se Hasanu Čengiću. Kad se sastanak završio prišao sam Hasanu Čengiću i rekao mu šta je razlog mog dolaska, on je odmah to prenio Omeru Behmenu koji je išao iza njega. Behmen mi je rekao da nema oružja za mene jer nisam ispunio obaveze prema centrali koje sam bio dužan da izmirim. Razlozi zbog kojih sam došao u sukob sa Behmenom su, u decembru 91.godine sam otisao kod Selimović Mirze, direktora Fonda za vodoprivredu BiH u Sarajevu da bih obezbijedio namjenska sredstva za Srebrenicu, tom prilikom mi je Selimović rekao da ja znam da je održan kongres SDA za koji sam znao da je održan 29 i 30 novembra 91.godine i da se dosta firmi javilo kao sponzori za finansiranje kongresa SDA, te da je i on odlučio da pomogne jedan dio sredstava iz Fonda vodoprivrede će prebaciti na račun SDA uz pomoć Čeman Mirsada, predsjednika IO SO Tešanj, a drugi dio sredstava dali bi ja prihvatio kao predsjednik IO pošto Srebrenica iz Fonda vodoprivrede treba da dobije 1000 milijardi, da Srebrenica dobije 1600 milijardi, namjenski iskoristi 1000 a 600 prebaciti na račun centralne SDA, što sam ja tom prilikom i prihvatio. Nakon jednog mjesec dana pozvao me je telefonom Mirza Selimović i pitao me šta sam ga obmanuo i nisam ništa završio oko sredstava kako je dogovorenog zbog čega Omer Behmen iz centralne svakodnevno vrši pritisak na njega. Rekao sam mu da se nismo dobro razumjeli i rekao da sam ja mislio da se tih 600 milijardi namijenjenih centrali SDA neće uopšte prebacivati na žiro račun opštinskog fonda za vodoprivredu Srebrenica, nego da se sredstva sa računa Fonda za vodoprivredu BiH direktno prebace na račun SDA, a da se u elaboratu Fonda prikaže da je Srebrenica dobila svih 1600 milijardi dinara. Mirza mi je rekao da je najbolje da dodem kod nejga u Sarajevo da pokušamo da riješimo problem, što sam i učinio. Po dolasku u Sarajevo Mirza mi je rekao da je svih 1600 milijardi prebačeno na žiro račun Opštinskog fonda za vodoprivredu, od kojih bi trebalo namjenski koristiti 1000 milijardi a da preostalih 600 milijardi sam ja trebao prebaciti na račun centralne SDA. Po povratku u Srebrenicu obratio sam se Adibu Doziću i pitao ga da li on može da preko svoje firme "Srebrenica-Kamen" na žiro račun centralne SDA uplati 100 milijardi, što je Adib i prihvatio. Za drugi dio sredstava obavezu je pružao Mirčić Mujo, direktor komunalnog preduzeća "Polet" u Srebrenici kome sam umjesto 100 milijardi, radi inflacije prebacio 400 milijardi, kako nije uspio da na isti način kao i Adib prebaciti sredstva na račun centralne, preko fakturna na ime fiktivnih poslova koje su navodno privatnici izvodili za komunalno preduzeće "Polet" digao je sredstva u gotovom i donio kod mene 400 milijardi dinara u gotovini. Sutradan sam odnio u Sarajevo tih 400 milijardi, nazvao Omera Behmena i rekao mu da sam donio preostali dio sredstava koji sam bio dužan da uplatim. Behmen je tada poslao Bićakčić Edhemu i Omersoftić Amilu koji su od mene preuzeli, tih 400 milijardi a meni dali

Jew Mihajlo

prizanicu da sam predao taj novac. A posle toga sam ja optužen od strane Behmena da sam ja uplatio samo 300 milijardi. početkom marta 92.godine održan je sastanak IO SDA Srebrenica na kome sam i ja prisustvovao kao član, na kome je posle razmatrana bezbjednosna situacija jednoglasno donesena odluka o formiranju oružanih straža po muslimanskim selima na srebreničkoj opštini. Na sastanku je bio prisutan i načelnik SJB Salihović Hamed, koji je predložio da se u oružane straže uključe i radnici rezervnog sastava milicije koji se nalaze u mjestima gdje se straže organizuju što je takođe jednoglasno prihvaćeno od strane prisutnih članova IO stranke i mene lično. Na sastanku smo obvezali SJB preko načelnika Salihović Hameda koji je bio prisutan na tom sastanku, da vrši obilazak oružanih straža koje se budu formirale po muslimanskim selima. Zaduženici oružanih straža po selima bili su zaduženi članovi Izvršnog odbora SDA na svom području, da se prati situacija, da se vidi imali kakvih problema. Tako da sam i ja lično vršio obilazak straža koje su bile formirane na području sela, Potočari, Sućeska i Skelana. Poslije donošene odluke IO SDA o formiranju oružanih straža po muslimanskim selima na području srebreničke opštine, ja sam lično zadužio Salihović Ekrema da formira oružane straže na području Potočara, nakon čega je Salihović formirao grupu u koju su ulazili Salihović Rijad, Zukic Midhat, Planić Ibran, Šehić Semir, Mustafić Samid, Hafizović Sead, Salihović Muaz, Mustafić Kemal, Hafizović Tahir, Salihović Enver, Salihović Mirzet, Šehić Ševket, Sulejmanović Sadik, Salihović Zuhrija, Salihović Sakib. Ova grupa je obilazila putne komunikacije i mesta oko Potočara, a bila je naoružana sa jednim puškomitrailjezom engleske proizvodnje zv. "Bren", jednim PM-om M-72 7,62 mm, sedam automatskih pušaka 7,62 mm, četiri PAP-e, dvije lovačke puške i dva lovačka karabina. Prilikom obilaska straža upozorio sam ljude koji su stržarili da moraju održavati stalnu vezu sa stražama u Milačevićima, Broševićima, Šušnjarima i D. Potočarima i da budu pripravnici da u svakom trenutku ako bude potrebljano stupe u akciju. Po istom konceptu organizovane su straže i po ostalim muslimanskim mjestima srebreničke opštine, po naredjenju ostalih članova IO, predsjednika stranke i aktivista SDA u Srebrenici. U to vrijeme u rezervnom sastavu milicije u Srebrenici, lica srpske nacionalnosti gotovo da nije ni bilo. Moja procjena je bila da se rad SJB s obzirom da SDA ima potpunu kontrolu nad Stanicom da treba iskoristiti kao jezgro za formiranje budućih muslimanskih oružanih formacija. U tom cilju sam tokom marta 1992. godine predložio IO SDA u Srebrenici da se pristupi formiranju područnih odjeljenja stanice milicije. IO SDA prihvatio je isto, međutim, načelnik SJB Salihović Hamed, pored prihvatanja moje inicijative, rekao da nije trenutak za to da tom zadatku treba pristupiti ako se iskomplikuju situacija, a do tog trenutka sve pripremiti za to. Ja sam zatim tražio da ljudi koji posjeduju naoružanje treba da uđu u sastav staničnih odjeljenja milicije, pored aktivnog i rezervnog sastava, kako bi se odjeljenja osposovila i pojačala. Područne stanice po mojoj inicijativi bi bile osnovne čelije oko kojih će se pod maskom SJB dalje vršiti omasovljavanje muslimanskih oružanih formacija u narednom periodu. Početkom marta 92.godine na sastanku IO SDA na kome sam i ja prisustvovao, donešena je odluka i podijeljena su zaduženja za formiranje naoružanih grupa po muslimanskim selima u srebreničkoj opštini. Salihović Zulfo i Bećirović Džemaludin su dobili zadatak da formiraju: naoružane grupe na području sela Sućeska. Da formira oružanu grupu za područje sela Pusmihir biće zadužen Bajraktarović Hajrudin. Bećirović Nekter jer bio zadužen da formira naoružane grupe za područje sela Klotjevac. Osmanović Omer je bio zadužen da formira naoružane grupe na području sela Ljekovik. Nekić Sabotudin, Dalić Ejtu i Čelićić Is, Jalićić su bili zaduženi da formiraju naoružane grupe na području sela Šešlja. Šehović Jusuf je bio zadužen da formira naoružane grupe na području sela Šešlja. Nešić Tomislav i Čavčić Božidar su bili zaduženi da formiraju naoružane grupe na području sela Šešlja. Tomović Asim bio je izabran da formira naoružane grupe na području sela Šešlja. Tinčić Ahmet i Nekić Aziz koji tada nisu bili članovi IO SDA, su bili zaduženi da formiraju naoružane grupe za područje sela Skelani. Ibišević Besim i Avdić Majruden su bili zaduženi da formiraju oružane grupe za područje grada Srebrenice. Za formiranje oružanih grupa na području Potočara bio sam zadužen ja i Salihović Hamed u to vrijeme načelnik SJB u Srebrenici. Pošto sam na području

Hamed Salihović

Srebrenice ja najviše kontaktirao sa narodom i kao narodni poslanik od strane IO Stranke meni je sugerisano da pored formiranja naoružanih grupa u Potocarima u kontaktu sa SJB obilazim teren i vršim jednu vrstu kontrole, odnosno da koordiniram aktivnosti prilikom formiranja naoružanih grupa po muslimanskim selima na području Srebrenice. U tom periodu po mojoj procjeni je na području Srebrenice je bilo naoružano oko 100 ljudi, koji su bili po manjin ili većim grupama organizvani po muslimanskim selima na području Srebrenice. U martu 92. godine ... pošto sam prethodno informisan da se radi o čovjeku koji je rezervni kapetan da je zamjenik komandira diverzantsko-izviđačkog voda pri opštinskom štabu TO, da je bio muslimanski opredijeljen, simpatizir SDA iako nije bi očlan Stranke, stupi sam u kontakt sa Redžić Asimom. Tom prilikom sam u razgovoru sa Redžićem, rekao sam Redžiću da on radi na pripremama za formiranje muslimanske vojne jedinice, pošto je on vojno lice, obučen za te poslove, zamjenik komandanta elitne jedinice, koja će se suprostaviti jedinicama JNA u slučaju njihovog ulaska u Srebrenicu. Redžić je tada obećao da će oko mog predloga na formiranju vojne jedinice, uraditi u granicama svojih mogućnosti. 04. aprila 92. godine, pošto je oružani sukob u Bijeljini već otpočeо, po mene kući u Potocare je došao načelnik SJB Salihović Hamed i pozvao mene da podem sa njim u selo Osmaće, gdje se već bilo okupilo između 100-150 ljudi da im dam upustva kako da se dalje ponašaju u novonastaloj situaciji. Na skup u Osmaće bio je pozvan i Hamed Efendić koji nije došao. Okupljenim ljudima u selu Osmaće sam se obratio i rekao da oni sada obrazuju jednu jedinstvenu naoružanu formaciju zajedno sa članovima rezervnog sastava milicije, a da će se kasnije formirati stanično odjeljenje kome će se oni priključiti kojim će komandovati aktiven milicijon, koji će vršiti dužnost komandanta te oružane formacije. Zatim sam okupljenim rekao da će obaveza njihove jedinice biti da kontroliše područje Osmaća, i putnu komunikaciju Kragujevica-Zeleni Jadarski i sprječe prolaz jedinica JNA tom komunikacijom. Poslije skupa u Osmaćama vratio sam se u Srebrenicu da potražim Redžića Asima da vidim dokle je stigao sa formiranjem vojne jedinice, što sam Redžiću naložio prilikom našeg susreta sredinom marta 92. g. Kako Redžića nisam našao kod kuće, pošao sam u restoran "Lovački dom" da ga potražim. U restoranu "Lovački dom" sam tada zatekao Ustić Akifa, Meholić Hakić, Kulagić Amira i Mehmedovića Amira. Pitao sam ih da li je dolazio Redžić Asim i Šta oni rade tu? Oni su mi odgovorili da je Redžić bio i otišao a da oni rade na formiranju vojne jedinice čiji je zadatak dobrana Petriće i Klise njihovih predgrađa Srebrenice. Zatim su mene pitali da li ja i rukovodstvo SDA u Srebrenici imamo šta protiv njihove aktivnosti na stvaranju vojne jedinice. Ja sam im rekao da nemam ništa protiv i da nastave sa započetim radom na formiranju vojne jedinice. Odatke sam se poslije obavještenja nekih ljudi da je i u Potocarima okupljena jedna veća grupa ljudi, i da traže da im se obrati neko iz rukovodstva opštine i Stranke obaviti i saopšti Šta dalje da žine. Po dolasku u Potocare pitali su me zašto sam došao sam, zašto nisam poveo nekog vojnog stručnjaka koji će im dati upute kako da formiraju vojnu jedinicu. Vratio sam se u Srebrenicu, pronašao Porobić Nuriju, koji je bio u to vrijeme sekretar Sekretarijata za NO i oveo ga u Potocare da se obrati grup ljudi koja se bila okupila. Kad sam sa Nurijom došao u Potocare okupljene sam pozvao da podu za nama u OŠ u Potocarima, i da čemo im tazmo objasniti sve Šta ih bude interesovalo. Po dolasku u Školu, okupljeni su trčali u mene da im ja dam uputstvo kako da se ponašaju u datoj situaciji. Ja sam okupljenim tada rekao da pošto prisutnih ima oko 150 ljudi da mogu odmah da formiraju četu i izaberu komandira, da će četa kasnije imati koordiniran rad sa staničnim odjeljenjem milicije koje će se formirati, a da će konstrukcije i nadatke za rad jedinice objasniti Porobić Nuriju koji je tu bio prisutan. Nurija je okupljenim tada rekao da pošto se oni po lokilitetu nalaze prema Bratuncu, da treba u Bratuncu ravniti i utvrditi položaje na bljišnjim lokacijama, te smo si dogovorili da ravnimo prema Bratuncu i lijevo do komunikacije iz pravca sela Budak, prema Jurjan Polju. Te da pošto nemaju dovoljno protiv oklopnih sredstava, ne približavaju se svršće komunikaciji, već da dejstvuju sa udaljenosti sa koje se može dejstvovati pješadijskim naoružanjem. Početkom aprila 92. godine dolazi do realizacije odluke koju je na moju inicijativu donio IO SDA na sjednici početkom marta 92. godine o formiranju područnih jedinica milicije koje će služiti kao jezgro budućih većih

Husein Muftić

5

muslimanskih oružanih formacija koje se budu oko njih formirale. Poslove oko formiranja područnih stanica milicije je na osnovu već ranije dobijenih instrukcija IO SDA u Srebrenici vodio načelnik SJB, Salihović Hamed, komandir Mustafić Taib i zašnjenički Hasić Alija. Na području Srebrenice formirano je pet područnih stanica milicije. Područna stanica Sase, Područna stanica Potocari, Područna stanica Osmaci, Područna stanica Kragljivoda i Područna stanica Sučeska. U sastav područnih stanica, ušle su već tada formirane naoružane grupe po muslimanskoj selima u srebreničkoj opštini, jer je to po zamisli IO SDA u Srebrenici bilo jezgro za formiranje širih vojnih jedinica koja se budu formirale što je u toku 92. godine i učinjeno. Od svih područnih odjeljenja milicije formirane su muslimanske vojne jedinice koje su izvodile borbenu dejstva na području srebreničke i bratunacke opštine. Bio sam zagovornik ideje o stvaranju samostalne muslimanske države BiH na teritoriji bivše BiH. I smatrao sam da je glavna prepreka na stvaranju takve samostalne muslimanske države BiH bila JNA koja je tada bila najjača vojna sila na ovim prostorima i da ni u kakvom slučaju ne bi dozvolila secesiju bilo kojeg dijela BiH. Ovakva muslimanska država bi se naslanjala na ekonomske zemlje, na Hrvatsku putem ugovora zbog izlaska na more, jer je to bila jedina mogućnost da takva država bude otvorena. Što se tice Sandžaka smatrao sam, a i sada smatram da bi trebalo dozvoliti da se raznjenom teritoriju priključi ovoj muslimanskoj državi. Ja sam krajem novembra 91. godine za vrijeme boravka u Viesogradu čuo da se mobilisu vojno sposobni u bivšoj BiH za odlazak na hrvatsko ratište, odmah sam iz viesgrada krenuo za Srebrenicu preko Sjemeča i Žepa, kada sam došao u Žepu zatekao sam oko 50 ljudi u uniformama koji su dobili poziv za mobilizaciju. Obratio sam se njima riječima znate li da će te svih zaglaviti na hrvatskom ratištu i bolje je da se ne odazivate na mobilizaciju. Kasnije sam čuo da su ti ljudi iz Žepa odbili da se odazovu na mobilizaciju. Poslije Žepa produžio sam u Srebrenicu. Ušao samu zgradu SO Srebrenica, gdje je bilo 13 ljudi koji su dobili poziv za mobilizaciju i rekao prisutnima da se ne odazivaju na mobilizaciju jer će biti upućeni na hrvatsko ratište, što su pozvani i poslušali odbili poziv za mobilizaciju i vratili se kućama. Nemam više šta da izjavim, slušao sam glasno diktiranje zapisknika i sve unesene konstatacije su tačne. Izjavu sam pročitao i kao takvu je svojeručno potpisujem.

IZJAVU DAO:
Ibran Mustafić
Mustafić Ibran

ZAPISNIČAR:
Tarja Kajturić

IZJAVU UZELI:
1. Giffel
2. Salihović H. 5